



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	2. IX	20 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	28-1/16-2/11		
VEZA:			
EPA:	1186 XXV		
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

# DPS

DEMOKRATSKA PARTIJA  
SOCIJALISTA CRNE GORE

**POSLANIČKI KLUB**

81000 Podgorica

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: \_\_\_\_\_

Datum, \_\_\_\_\_

**SKUPŠTINA CRNE GORE**

**Predsjedniku**

**Gospodinu Darku Pajoviću**

Na osnovu člana 148 i 153 stav 3, Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR**, podnosimo sljedeće amandmane:

### **AMANDMAN 1**

Član 3 Predloga Zakona mijenja se i glasi:

#### **„Član 3**

#### **Obračun kredita, odnosno potraživanja**

Komercijalne banke, odnosno treća lica dužni su da nakon konverzije kredita u eure EUR, izvrše novi obračun kredita, odnosno potraživanja sa uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2% na godišnjem nivou.

Stav 1 ovog člana primjenjuje se i na kredite koji su u redovnom postupku ili prinudnom naplatom otplaćeni, pa se komercijalne banke, odnosno treća lica obavezuju da više uplaćeni iznos sredstava od obaveze utvrđene po ovom zakonu, vrate klijentu.

Pri izračunavanju iznosa duga po osnovu potraživanja iz ugovora koje su komercijalne banke jednostrano raskinule, uključujući i potraživanja ustupljena trećim licima, neće se primjenjivati odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list RCG", broj 83/09).“

### **Obrazloženje:**

Aktom broj 28-1/16-2/6 od 30.08.2016. u skladu sa Poslovníkom Skupštine Crne Gore, podnijeli smo tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR.

U skladu sa članom 153 stav 3 Poslovnika podnosimo ovaj amandman, a povlačimo amandman 1.

Predloženi amandman u vezi sa st. 1 i 2 ovog člana se daje radi pravno-redakcijskog poboljšanja predloženog teksta.

Stav 3 se predlaže radi izričitog regulisanja tretmana zatezних kamata u slučaju ugovora koji su jednostrano raskinuti i/ili ustupljeni trećim licima i time izbjegavanja mogućeg različitog tumačenja u praksi.

### **AMANDMAN 2**

Poslije člana 3 dodaje se novi član 3a sa nadnaslovom, koji glasi:

#### **„Tretman potraživanja ustupljenih trećim licima**

#### **Član 3a**

Za utvrđivanje iznosa potraživanja koja su ustupljena trećim licima po osnovu kredita koji se konvertuju u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: dug), komercijalne banke koje su ustupile ova potraživanja dužne su da, za namjene obračuna duga i zaključenja odgovarajućeg ugovora, u roku od 15 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, za svako ustupljeno potraživanje dostave tim trećim licima sljedeće:

1. Ugovor o kreditu, sa inicijalnim planom otplate za taj kredit;
2. Podatak o iznosu odobrenog kredita u švajcarskim francima i iznosu u eurima utvrđenom u skladu sa članom 2 stav 1 ovog zakona;

3. Otplatni plan kredita za period na koji je kredit odobren, sačinjen korišćenjem nominalne kamatne stope od 8,2% i primjenom složenog kamatnog računa i dekurzivnog načina obračuna;
4. Podatak o ukupnim plaćanjima prema komercijalnoj banci po osnovu ugovora o kreditu, koja je korisnik kredita izvršio do dana ustupanja potraživanja, sa datumima i iznosima pojedinačnih izvršenih uplata.

Iznos duga se izračunava tako što se iznos neotplaćene glavnice iz otplatnog plana iz stava 1 tačka 3 ovog člana, po stanju na dan kada se vrši utvrđivanje duga, usklađuje za iznos razlike u vrijednosti svih novčanih priliva i odliva koji proizilaze iz ugovora o kreditu.

Za iznos duga, utvrđen u skladu sa stavom 2 ovog člana, treće lice je dužno da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, korisniku kredita koji je ustupljen tom licu (u daljem tekstu: dužnik) ponudi odgovarajući ugovor o regulisanju duga, sa kamatnom stopom od najviše 8,2% godišnje i krajnjim rokom otplate koji ne može biti kraći od roka utvrđenog inicijalnim ugovorom o kreditu.

Ugovor o regulisanju duga ne smije da sadrži odredbe kojima se od dužnika zahtijevaju dodatna sredstva obezbjeđenja, naknada za izradu ugovora i druga slična plaćanja, niti se ugovorom, bez saglasnosti dužnika, mogu utvrđivati druga prava i obaveze kojima bi se dužnik stavljao u nepovoljniji položaj u odnosu na prava i obaveze koja je dužnik imao po osnovu inicijalnog ugovora o kreditu.

Dužnici su dužni da se, u roku od 60 dana od dana prijema predloga ugovora o regulisanju duga, izjasne o prihvatljivosti tog ugovora i da, u slučaju prihvatanja tog ugovora, zaključe sa trećim licem ugovor o regulisanju duga.

Treća lica su dužna da, od stupanja na snagu ovog zakona, obustave sve radnje koje se odnose na prinudno izvršenje radi namirenja potraživanja dužnika.

Ukoliko dužnici, u roku od 60 dana od dana prijema predloga ugovora o regulisanju duga sa trećim licem, ne zaključe ovaj ugovor, postupak prinudnog izvršenja se može nastaviti.

**Obrazloženje:**

Aktom broj 28-1/16-2/6 od 30.08.2016. u skladu sa Poslovníkom Skupštine Crne Gore, podnijeli smo tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR.

U skladu sa članom 153 stav 3 Poslovnika podnosimo ovaj amandman, a povlačimo amandman 2.

Predloženi amandman se daje radi preciznog uređivanja tretmana potraživanja ustupljenih trećim licima, bez kojeg bi ostala otvorena značajna pitanja neophodna za primjenu ovog zakona od strane trećih lica.

**Podnosioci amandmana:**

Zoran Jelić \_\_\_\_\_

Rešid Adrović \_\_\_\_\_

Maida Bešlić \_\_\_\_\_

Veljko Zarubica \_\_\_\_\_

Radovan Obradović \_\_\_\_\_